

# LO GRINHON

LA GAZETA D'AU VIVARES D'EN  
NAUT

Nº 21 ESTIU DE 95

## SOMARI

1. Parlarem ès Sent-Chaffre
2. Los brodequins de Jeremi
3. Conte : Lo vielh jalhard
- 4 & 5 Cinc dau cent - Lo secret de la vielha.
5. Los mots croisats.
6. La Vòga.
7. Lo beure e lo minjar :  
    Toma en salada  
    Tomatas a l'ardechesa  
    Legir
8. Chançon :"Si j' pars pour trois ans"

**LO GRINHON** es la gazeta de l'associacion occitana

"PARLAREM EN VIVARES" de vès ANONAI. Es mandat a tots los aderents.

Per lo receure, mandar 50 F a :

LO GRINHON  
Lo petit Avanon  
07370 OZON

Faire lo chèc a l'òrdre de PARLAREM EN VIVARES.  
Las adesions partan dau 1° de Janvièr e s'achaban lo 31 de Decembre.

16 Setembre de 1995

**Sortiá de Parlarem a l'abadiá de Sent-Chaffre**

**Chau vos faire marcar**

Aqueles que faguèran lo voiatge se soventan encara de l'ostau de J.H. Fabre e de la Provença ont sièm anats l'an passat.

Daquestan tornèm en Leira nauta, coma fa dos ans. Anirem veire "lo "Monastier-sous-Gazeille" ont se trova totjorn aquela abadiala que fuguèt la glheisa daus benedictins, que au segle XI°, espandiguèran lhur poveir sus nòstre païs d'ardecha e mai en droma.

Savètz que mesclèm totjorn dins nòstras sortiás lo costat un pauc savent, poiriām dire educatiu, e lo costat plasent de la rescontra e dau plaisir simple d'estre ensem.

I aurá doncas totjorn la musica e las chançons,

que volèm sustot conservar e contunhar un biais de viure que passa mai per nòstra cultura e per la lenga nòstra.

Savo pas se avètz déjà reçòput la folha d'inscripcion per lo voiatge, mas chau vos far marcar vès la tresorièra.

Cò qu'es sur, qu'es que lo Grinhon s'es ben entardierat aqueste estiu. La fin de Junh e la debuta de Julhet fuguèran ben charjats e lo paure Grinhon sap pas ont s'escondre, tot vergonhos, per vos presentar sas pauras escusas.

**Lo Grinhon (de servici)**

P.S. Lo promèir que trovará *la chaire de Sent-Chaffre* ganha un abonament.

## *Las istoiras dau cordonèir de Sant-Jeure*

### **Los brodequins de Jeremi**

Quand mon paire, lo cordonèir de Sant-Jeure, veguèt rintrar dins sa botica lo grand Jeremí d'ès Pertuson, poguèt pas s'empachar de faire la grimaça.

Chau dire que lo Jeremí èra un drôle de paroissien. Arrapat, èra totjorn en trin de renar. Aviá jamai trovat de femna per se mariar. Viviá solet daube sa maire, la Melí, una brava vielha, valhenta e pas deipensièra, fasiá tot lo travalh a la maison. Son garçon, ilo, planhiá los sòus. Per boneür, la Melí teniá lo boc. Aquò permetiá de viure.

Lo Jeremí portava totjorn son chapèl de feutre nèir bien pingat sus lo suchet, los bòrds tot eignanhats coma si las murguetas l'avian raunhat. Son veston petaçat lo fasiá semblar una fantauma. Portava de brodequins franc agrolits. Lo Jeremí aviá botat a son pè dreit un laçet roge e a son pè gauche un nèir, coma quò, lo matin, per los enfilar, se trompava pas de pè.

Qu'èra totjorn la mèma comedia. Per començar, Jeremí s'assetava, quitava sos soliers. A pè-deichauç, los portava sus l'eitablit e disiá a mon paire :

- Tè! l'Enric, juste un petit morsèl de cuer per bochar lo pertus.

Los eiperava e lo cordonèir de li dire:

- Mon paure, los brodequins son fotuts! Pòio plus te los reparar, ne'n chau achatar de nòves.

- I aviò ben pensat, li fasiá Jeremí, mas faran encara quauques temps. Botètz li mas una pièça, veirem plus tard. Per l'overtura de la chaça, n'achatarai una autra paira.

Mon paire se diguèt en si-même : "Lo bogre, l'aurai ben ! "

Bochèt lo pertus daube un piaç e quauquas semenças. Una fés tot achabat, prenguèt una semença plus lonja e la riblèt pas...

- Tè, mon Jeremí, quò serà ta darrèira reparacion.

Nòstre òme botèt sos soliers, se pinguèt dreit.

Bronchava pas!

Mon paire, que sonhava la grimaça qu'anava faire, seguèt revirat de veire que son client sentiá gis de mau.

Solament mon paire, lo cordonèir, aviá essublat que lo grand Jeremí aviá quasi dos centimètres de cana sos los pès!

André Duclaut

**Vocabulari** : arrapat : intéressé, avare. suchet : sommet du crâne. eignanhats : griffés, ici effrangés. murguetas : souris. raunhat : rongé. agrolits : éculés, avachis. pertus : trou. riblèt : riva. cana : corne.

#### **PER LEGIR L'OCCITAN**

Si vous connaissez un peu la langue, lire à haute voix, il ne doit pas y avoir beaucoup de difficultés. Gardez votre prononciation. Quelques éléments :

a en fin de mot se prononce : o      luna = luno  
 o = ou ex. lo lop = lou lou    cocorda = coucourdo  
 ò = o    pòrta = porto    pibòla = pibolo  
 u = u comme en français ex. figura = figuro  
 nh = gn ex. montanha = mountagno  
 lh = ill ex. palha = paillo    filha = fillo

## Lo vielh jalhard

Aquò fai ben de temps d'aquò que s'éra passaa aquela istoira que teno d'un ancêtre.

Lo Julon e la Serafina, que lo monde nomavan la Fina, en s'avisant de caire, s'èran mariats sus lo tard, avian pasmens de justessa reussit a aveir un enfant, una filha, la Julie, bravoneta coma tot e qu'amavan coma de fols.

La petita possava eürosa entremei sos vielhs parents que la velhavan coma lo lait sus lo fuòc.

La menavan a l'escola, a la messa, au marchat, en la tenant totjorn per la man. La gamina auriá bien amat s'amusar aube los autres enfants de son age, corre a las corsas, se perseure, amassar de flors, montar sus los arbres ... Mas pensatz veire e si venia a se tombar, se cassar los bras, las chambas, s'esframolar... "Parlem pas de malur".

Lo temps en passant aviá virat la gamina en dameisela genta coma tot, los garçons l'avisan ben, mas pas un ausava parlar a n'aquela filha vergonhosa que sos parents, riches e fiers, survehavan si bien.

Las diumenjas poviá pas mai se mesclar dins la tropa de garçons e de filhas que s'arrossavan per s'amusar tots ensembs. Si Julie en passant los avisava, sa maire la tirava de briu per la man en disant : "Anetz, vène" e rintravan a la maison.

Soleta s'einoiava, depus bien de temps, aviá fenit de legir e tornar legir tots los vielhs armanhacs en cuchon dins un caire au plan. Poviá pas brodar ni crochetal, travalhar las diumenjas aqu'èra un pechat.

A força de brojar, coma se dit, d'aquò las chiauras ne'n crevan, la Julie ila ne'n perdèt lo gost de viure e tombèt malauta a restar aplataa en la coja. Sos

parents faguèran venir lo medacin mas, tisanas, medacinas, fòrtifiants, ren poviá la garir. Lo faguèran tornar, la paura Julie restava malauta.

Un jorn lo medacin que se lassava de corre per ren faguèt mas coma aquò a la Fina dins la pena : "*Ce qu'il faudrait à votre fille pour la guérir, c'est un coq de 25 ans*".

La paura femna ne'n reveniá pas, ben empeitaa, se botèt a corre d'aici, d'ailai, cherchar per las fermas, demandar au monde un jalhard de 25 ans, pensatz veire ! Poviá ben cherchar, dengun los gardava si vielhs. Lo melh vielh que trovèt aviá que tres ans. Tant pis, fuguèt ben forçaa de se'n contentar.

La Julie petit a petit se remetèt quand même, mas sos parents tornèran plus querre lo medacin, li valhan mau de los aveir afinats o de s'estre trompat.

"*Un coq de 25 ans !...*" Anetz doncas, un medacin, un savent, pas saver qu'aquelas sortas de bestias aquò ven pas tan vielh ! per aquò pasmens !"

Mas aquela istoira tombèt pas a terra, lo monde moaire soliá coma totjorn se la disian a la velhaa, qu'es per causa qu'es restaa dins ma memoira e que a mon torn pòio vos la contar.

**Marie Mourier**  
(Junh de 1994)

**Vocabulari** : **se perseure** : se poursuivre, **s'esframolar** : se blesser, s'esquinter, **vergonhosa** : timide, **diumenja** : dimenge, **s'arrossavan** : se rassemblaient, **en cuchon** : en tas, **plan** : grenier, **brojar** : s'absorber dans ses idées, **chiauras** : chabras, **empeitaa** : embarrassée, **jalhard** : coq, **querre** : chercher,, **soliá** : autrefois **dengun** : dengun, **afinats** : trompé

## *LO SECRET DE LA VIÈLHA*

Aviá cent ans. Freula, menuaa, ratatinaa, la rencontravan tròtinant dins las rúas dau vilage per se rendre a la lhèisa o ès quauqua veisina, e aurian dit que sas chambas brancicolavan e qu'anava tombar.

Mas èra solida encara, tròtinava totjorn, tombava jamès. Sa figura parcheminaa, la pèl semblava quela d'un pom-de-reineta bien moèira, s'eicleirava de dos elhs vius e bien eivelhats. Auvissé amai ben. La bocha eidentaa, mas las ideas totjorn bien claras.

Los abitants dau vilage èran fiérs de lhurs centenèra. La vòuguèran feitar.

**"Me feitar ! Perque far ? Una vièlha coma mi, aquò es pas de mon gost".**

Sos enfants, sos petits enfants, lo mèra e d'autris la povíán pas decidar. Chaupuguèt qu'anèssan trovar Monsur lo Curat. Saupuguèt lhi parlar, aquò èra un deveir de reconeissença envers la Providença que l'aviá faita viure tant de temps. Coma aviá jamès mancat a çò que lhi montravàn coma son devèir, feniguèt per acceptar.

Aquò fuguèt una genta jomaa. Lo matin, seguá d'un long cortège d'enfants e de petits enfants, traversèt lo vilage per se rendre a la lhèisa.

Èra tota guilherèta. Tot lo monde admiravan son abilhament que lhi anava a ravir. Aviá ren sacrificiat en las novèlas mòdas ; sa ròba nèira dau jorn de sas nòças, un davantèir de soia coma se ne'n portava soliá e un fichú d'avelos. A son còl pendolàva una crotz d'òr e sus sa testa èra pausaa la blanca coèifa a larjas alas que soliá portavan las païsanias de l'Anjou.

Las clòchas sonavan a tota volaa joca eibranolar lo clochèir de pèira blanca. La lhèisa qu'era plus joéina que nòstra centenèra s'era paraa coma aus jorns de las grandas festas. De banderòlas pendolavan de las votas. L'autèl eitincelava de lumièras e de flors. Los enfants abilhats aube lhurs sotanas rojas e lhurs surpelhis blancs. Lo curat, sa plus genta auba e sa chasubla de drap d'òr, faguèt una corta allocucion. A la fin de l'Evangile, felicitèt l'éröïna de la festa e rapelèt lo grand devèir de reconeissença qu'eissublèm tots,



*"Remercier Dieu mes frères ; qui, parmi nous y songe ? Il semble quand on considère la plupart des hommes, que leurs biens, leur bonheur, leur vie même, leur soient dus. Et nul d'entre eux ne pense que tout vient au contraire de la gratuité munificence du Souverain dispensateur".*

E pus, d'una voatz paternala tirèt dau centenèra que se celebrava, d'utilas e bienfasentas leçons. Achabèt lo divin sacrifice en remerciant a son torn, de tota son ama sacerdotala, la victima immolaa per ilo sus l'autèl.

La messa feniá, la fèta plus profana poviá començar. Un violonaire accompanhava lo cortège per se rendre a la taula dau banquet. Aquí la vielha vòuguèt que lo curat sise assetat a la plaça d'onor. L'ora daus discors venguá, lo curat se faguèt un devèir de dire encara quauques mots. Totura a la messa aviá parlat en curat, ura voliá s'esprimar en amic. Eissublant que dengun coneissí lo latin se levèt per dire :

**"Ad multos annos"**

Dengun comprenguèt mas aplaudiguèran tots sans ren demandar. Sola la centenèra lhi diguèt de s'eisplicar, çò que lo curat faguèt bien volontiers.

- **"Coma aquò me soetetz bien d'ans encara !"**

- "Òc diguèt lo curat, Dieu es tot puissant e infinament bon e si lhi plai de vos acordar ..."

La brava femna l'arrestèt : **"Me deu encara cinc ans".**

- **"Vos deu ? Que disètz brava femna ?**

- ***La veritat monsur lo curat, la veritat***.

Aquò fuguèt au curat de demandar una esplicacion.

- **"Veiquiá l'istoara,** Ihi repondèt nòstra brava vielha. Se botèt a parlar d'una votz clara e pron fòrta per que tot lo monde l'auviguèssan. **"Quand me sio mariaa, i a quatre vints ans, avián fait, mon òme e mi, un marchat aube lo bon Dieu."**

A quelis mòts, quauquis uns s'esclamèran. D'autris s'aviseran en se demandant si la centenèra aviá bien tot son reisonament. Mas ila, ren Ihi eichapava, pas mèlh las esclamacions de surprisa que los còps d'elhs daus uns e daus autris.

- **Òc, vos diso ben mos enfants, un marchat, un marchat aube lo Bon Dieu."**

- Coma aquò ?



- **E ben veiquiá, èram pas riches. Veniam de nos instalar sans un sòl d'avança, dins un petit enclaus. Aviam paur de pas i arriavar e per nos assurar la protecccion dau cial prometèran au Bon Dieu de bailar a la lhèisa o aus paures cinc dau cent de nòstras recòltas, bonas o mauvèssas. Avèm tengut promessa e lo Bon Dieu nos a beneisits.**

**Encú ai cent ans. Aquò seriá un compte rund per quauqu'un d'autre, mas lo Bon Dieu eissublarà pas d'i apondre los cinc dau cent. Dins cinc ans solament me menaretz au cementèr. Lo Bon Dieu paia totjorn sos duts e me deu aquelis cinc ans".**

Tot autorn de la taula qu'èra lo silence. Dengun creiá plus que la vielha aguèsse perdut la rason. Au contraire, tots admiravan sa confiança sublima e naïva a la fèis.

Sa confiança fuguèt pas trompaa. Coma l'aviá anonçat, la vielha femna meriguèt e fuguèt menaa au cementèr cinc ans plus tard.

Davant que de paiar au centuple en felicitats eiternèlas, lo Bon Dieu que paia totjorn

sos duts, Ihi aviá sus aquela tèrra, en ans d'alerta vielhessa, rendut sos cinc dau cent.

(Conte LIMOUSIN pareissut dins lo n° 3 de la "Voatz de Sent-Rézis" dau 1er de març de 1934, sos la signatura de Jan Nesmy).

Botat en Vivarès per **Jan BERNARD**, ès SANT-FARÇIÁ lo 13 Febrèr de 1995.

### **Los mots croisats dau Grinhon**

A B C D E F G H I

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

**ORIZONTALAMENT :** 1. Utilas per faire beure los petits. 2. Causas de despensas trop bèlas - Non ingles. 3. Fruts de l'ametlier 4. Fas brilhar lo parquet - Sus la testa de certens augèls 5. Chrome au labò. - Tuèt son fraire. 6. Astre de la nueit en Gasconha.- Filhat de Mahomet. 7. Preïera avant l'enterrament. - L'astate au labò. 8. Diu d'Egipte. - Donará la forma aube un mole. 9. Abituat.

**VERTICALAMENT :** A. Passará lo còl. B. Arbre que l'espeça es menaçada. - Costat de l'ombra. C. Anonças de la belòta. D. Poète arabe marca de gasolina. - La santat dau monde. E. Rolòrs de papiers. - Collección de libres occitans. F. Fabricant d'Ariane. Metal leugier. G. Donaa per la febre. - Avant miegjorn. H. Son primier es festejat. Reduirà en mietas. I. Ceremonia oficiala.

**Gui LEGRAND**  
(Vocabulari : filhat = gendre, febre = fièvre)

## LA VÒGA

La vòga de La Vòuta se debana chasqu'an au mes d'Aost. Quand èro pichòta èra una granda fèsta, lo monde venián dau Daufinat, dau Posin, dau Papa, de Bèuchastèu, de partot que ! Fau dire qu'en aquesta data los travalhs de la campanha fasián relambi entre las meissons, las persias e las vendemias a venir.

Aquò començava lo dissande daube la retraita aus flambèus e lo bal.

Lo dimenche i aviá de jotas nauticas. Las équipes venián de "GIVORS", de "CONDRIEU", de "ST-PIERRE DE BOEUF", de "BOURG-lès-VALENCE". Lo monde se recampavan sus las berjas de Roèi. Quanta emocion quand, davançaas par la fanfara, las equipas arrivavan au bòrd dau fluvi, chascuna darrièr son drapèu. Los ramaires marcàvan ben daube lors vestits blancs, lors canotiers garnits d'un riban roge, la rama sus l'espanla. Los jotaires, eles, avián la tèsta cubèrta d'un bonet, la longa lança de boès sus l'espanla. E quand, du naut dau tabanhon, un jotaire possava puèi son adversari a l'aiga, los espectators èran ganhats per los tramblis.

Sus la granda plaça dau marchat se trovava las atracions :

- lo manegi per los meinats daube sos chivaus de boès e sos caionets ròses que montavan e davalan lo long d'un tube en fèrre e tanben lo ciune blanc e la carròça de la faa Carabòssa ! Per los grands, las chièras volàntas que faliá pas cranher lo mau de còr, tè ! Las veituras tamponentas que fasián de belugas e la chanilha que montava e davalava de montanhass russas e tot d'un còp dins un quiale longàs enchanilhava tot son monde sos un grand mantèu verd.
- La carabassa : per una pieçona de monèia fasián virar la roá e daube un pauc de chança ganhàvan un veire de pralinas ròsas.
- La lotariá : aquí achetavan detz bilhetons numeròtats. L'òme de la lotariá fasiá puèi virar una granda roá e si l'agulha s'arrèstava sus lo bon numérò se poviá ganhar una popèia de patarissa, un cossin brodat e mai de fès una pendula que picava las oras !
- "Avec qui voulez-vous lutter ?" Sus una estrada, tres òmes de talhas e fòrcas diferentas montràvan lors bistèques. Los voluntaris paian la misa a una femna pinturlaa e despeitrinaa e dispareissián puèi sos una tenta daube lo lutaire chausit. Après mistèri ! Lo mistèri èra encara mai grand per lo "mur de la mòrt", aquí los amators de sensacions fòrtas èran invitats a paiar per anar veire d'òmes que se disiá que montavan a las parets d'un tonèu de boès daube lors mòtòs ! Savo pas coma se passava, mas qunt brut !
- Pas de vòga sens berlingòts, nogats, pomas cramesiás e pegosas, cacahuètas .e surtot sens las "chichas", mena de caramèu de doas colors, a se descrochar lo rastelièr !
- A la nuèit, las berjas de Roèi èran tornamai clafiás de monde per los fuòcs d'artifici que, soventas fès, èran mai jòlis qu'aquelos dau 14 de julhet.



Après los fuòcs, dins tot aquele varalh, lo monde arrivàvan de se rencontrer, alora anàvan s'assetar a la terrassa d'un cafè que tots los cabaretièrs avián botat de taulas e de chièras enjusque lo mitan de la rota. Aquí comandàvan de botelhas de bièra e de limonada, los meinats chausissián un siròp, "roge" o "verd", e tot en bevant barjacavan de la fèsta, per sur, mas tanben de la familha, de las recòltas, de la plòia o de la secharèssa selon las annaas. La vòga, coma la feira, èran los endreits ont las novèlas s'eschanjàvan.

- Miejanuèit, èra l'ora, per los uns, d'anar se jaire, per los autres, d'anar dançar enjusque 3 o 4 oras dau matin.
- Lo diluns, la vòga batiá encara son plen. Tard dins la nuèit los lampions de la fèsta s'atudavan puèi enjusque l'an d'après.

L. R.

**Vocabulari :** - **Daufinat** = Dauphiné, signifie, ici, la Drôme (Livron, Loriol ...) - **Bèuchastèu** = Beauchastel. **Le Papa** = St-Laurent-du-Pape. **Posin** = Le Pouzin - **Ciune** = Cygne. **Roèi**, Ròse, Ròne = Rhône - **Tabanhon** = plateau à l'arrière de la barque où se tient le jouteur. - **Varalh** = agitation, vacarme

## LO BEURE E LO MINJAR . . .



### TOMA EN SALADA

- 500 gramas de toma de chabria, frescha mas ben esgota.
- 5 culhièras a sopa d'oli d'oliva o d'oli de chòl
- 4 culhièras a sopa de vinagre de vin
- 4 venas d'alhet
- 1 punhaa de persil
- 1 punhaa de cibolèta
- sau e pebre

- . Espotir la toma daube una forcheta
- . Apondre l'alhet, lo persil e la cibolèta menusats, l'oli, lo vinagre, la sau, lo pebre;
- . Mesclar.
- . Servir daube de tartifles ronds cuèits a la vapor.

**Nòta :** Agreiable l'estiu per lo gostomar daube de pan de seia.

- Per l'apèritiu, servir sus de finas lisquetas de pan de seia o de pan de chastanhas.

Lucèta Rochièr

### LEGIR :

*Chansons occitanes traditionnelles de la Drôme et du Trièves* - Edicion Lo Pitron, 1995.

Han Schook que los legeires dau Pitron, *lo jornau per tornar trovar sa lenga e sas racinas*, coneissan bien, ven de publiar un promèir libreton de chançons de son país : *Quand aurem tot achabat*.

Aquí dedins son recataas 39 chançons sus los temas : enfança, amor, mariatge e festas. Ben entereissant. E un còp de mai veiem que sièm los cosins vivarò-aupins daube aquele caire de droma.

Alara si lo solelh vos fai chantar... per vos aidar poiètz comandar aqueste libre a :

Han Schook, "la Combe", 26150 PONET  
50F, francò. (e si botètz 50 F de mai, vos mandará encara 5 n° per an de son **Pitron**)

*Racontes*, una colleccion novèla de l'ostal del libre dès Orlhac, consacraa aus racontes en occitan de tots los païs d'òc.

**Lo pè-ranquet del solelh** (la marelle du soleil...) de Pèire Lagarda es lo promèir numerò d'aquela colleccion.

Escrit en lengadocian, lo libre es una cronica familièra de las amnaas quaranta en Arièja. Lo contaire entamena sa carrièra de mestre d'escòla sus sòns de propaganda de Vichy, pus aquò será la

### TOMATAS A L'ARDECHESA

- 1 pichòta tomata per persona.
- Sau
- Toma en salada
- 1 punhaa d'olivas nègras.

. Lavar las tomatas, copar una calòta sus lo dessus, creser e desgranar, botar un brison de sauc dins chasca tomata e emplir de toma en salada, tornar enchapellar las tomatas, servir sus un liech de salada verda, daube las olivas a l'entorn.

. Acompanhar d'una vinagreta en saucièra per cundir la salada verda.

Lucèta Rochièr

**Vocabulari :** Seia, segle, segal = seigle.

Espotir, esquicular = écraser.

Cundir = assaisonner avec un corps gras.

clandestinitat... Dins los darréirs chapitres son pausaas las questions dau sens de la viá, ont avancèm a... pè-ranquet, un còp dins l'ombra, un còp dins lo solelh.

160 pajas, 80F (90f francò)

Per pareisser dins la memòria de Marcela Delpastre (500 pajas, 120f, 140f, francò)  
**Contes pas trop messorguiers** de Joan Vesòla (80f, 90f francò)

**Los camins prionds de la memòria** de Marcela Delpastre (500 pajas, 120f, 140f, francò)  
Una soscripcions excepcionala per los tres libres es prepausaa a 200f, 220f francò  
Ostal del libre, B.P.602, 15006 Aurillac Cedex.

G.B.

### Solucion daus mots croisats (n°21)

**ORIZONTALAMENT :** 1. Tetarelas - 2. Ruinos - No 3. Ametlas - 4. Ceras - Upa - 5. Cr - Cain - 6. Lua - Ali - 7. Absota - At - 8. Ra - Molara - 9. Acostumat.

**VERTICALAMENT :** A. Tracolara - B. Eume - Ubac - C. Tiercas - D. Antar - OMS - E. Rols - Atot - F. ESA - Alu - G. Suua - AM - H. An - Pilara I. Solanitat.

S I J ' P A R S P O U R T R O I S A N S

Animé

Si j'pars pour trois ans, Si j'pars pour trois ans Pour êtr'mili--li--  
--tai---re, T'au---ras pen---dant trois ans, T'au---ras bien le  
temps D'faire un autre a mant.

Si j'pars pour trois ans,  
Si j'pars pour trois ans  
Pour êtr'militaire,  
T'auras pendant trbis ans,  
T'auras bien le temps  
D'faire un autre amant.

Si j'ai manoeuvré,  
Si j'ai manoeuvré,  
Tout ce temps, la belle!  
Toujours nous manoeuvrons  
Fusils et canons  
Dans mon bataillon.

Dans mon bataillon,  
Dans mon bataillon,  
L'sergent nous commande:  
Droit'! gauche! allignement!  
Toujours: en avant!  
Dans mon régiment.

Viens, mon p'tit bijou,  
Viens sur mes genoux,  
Je te ferai rire.  
Et puis je t'apprendrai  
Un peu chaque jour  
Comm'se fait l'amour!

C'est à dix-huit ans,  
Quand vient le printemps,  
Qu'les filles sont belles.  
Ell's vont se promener,  
Le soir en été  
(A)vec leur bien-aimé.

Mais à vingt-cinq ans,  
C'nest plus le temps  
D'aller voir les filles.  
Ell's n'ont plus la fraîcheur  
Ni les agréments  
Des fill's à vingt ans.

*Joannès D U F A U D*

*Souvenir de famille et de Saint-Symphorien-de-Mahun*